



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
**Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj**

21.10.2025
[Redacted]
Ul. Vuka Karadžića br.41
81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: 020/ 625-637, 625-647
Faks: 020/ 625-680
e-mail:
sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me

Broj: UPI 08-332/25-419

Podgorica, 16. oktobar 2025. godine

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorica, na osnovu člana 32 stav 1 i 3 i člana 34 Zakona o izgradnji objekata ("Sl.list CG", broj 19/25 i 92/25) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG" broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući u predmetu po zahtjevu „**Concord Invest**” d.o.o., donosi

RJEŠENJE

IZDAJE SE „Concord Invest” d.o.o., građevinska dozvola, za izgradnju stambeno poslovnog objekta (neto površine prizemlja 219,97m², spratnosti: Po+P+3+Pk, BRGP 1588,55 m²), na urbanističkoj parceli broj **UP 5b, blok 3, u zahvatu DUP-a “Momišići A – dio zone 1”**, kojeg čine djelovi kat. parcela 125/1, 125/3 i 126/1 KO Podgorica I, u Podgorici.

Radovi na izgradnji predmetnog objekta, trebaju biti izvedeni u svemu prema glavnom projektu koji je urađen od strane „NRA Atelier” d.o.o., iz Podgorice, glavni inženjer Nikola Radović, spec.sci.arh.

Revizija Glavnog projekta urađena je od strane "Spitfajer" d.o.o., iz Podgorice, vodeći revident Svetlana Gaković, dipl.ing.arh.

Investitor je dužan da građevinskom inspektoru prijavi početak izgradnje objekta najkasnije sedam dana prije početka građenja, kao i da najkasnije u roku od sedam dana od dana dobijanja konačnog izvještaja o vršenju stručnog nadzora, a prije početka korišćenja objekta, podnese zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole,

Investitor je dužan da na mjestu građenja objekta danom prijave početka građenja objekta istakne tablu koja sadrži sljedeće podatke: broj i datum izdavanja građevinske dozvole, podatke o investitoru, projektantu, revidentu, privrednom društvu, pravnom licu odnosno preduzetniku koje gradi objekat (u daljem tekstu: izvođač radova), privrednom društvu, pravnom licu odnosno preduzetniku koje obavlja stručni nadzor (u daljem tekstu: stručni nadzor), vodećem projektantu odnosno odgovornom projektantu koji rukovodi izradom glavnog projekta u cjelini, vodećem revizoru odnosno odgovornom revizoru koji rukovodi revizijom glavnog projekta u cjelini, odgovornom projektantu koji rukovodi građenjem i nadzornom inženjeru koji rukovodi stručnim nadzorom, 3D vizuelizaciju objekta, odnosno prikaz trase infrastrukture i druge podatke od značaja za građenje objekta.

Investitoru prestaje pravo gradjenja po izdatoj građevinskoj dozvoli, ukoliko ne započne građenje objekta u roku od dvije (2) godine od dana izdavanja iste.

Investitor je dužan da završi građenje objekta u roku od pet godina od dana izdavanja građevinske dozvole. Ukoliko investitor ne završi građenje objekta u roku od pet godina dužan je da do završetka građenja objekta, plaća godišnju naknadu za svaku započetu godinu prekoračenja roka, na osnovu predračunske vrijednosti objekta iz revidovanog glavnog projekta na osnovu kojeg je izdata građevinska dozvola, kao i da kontinuirano održava gradilište do pribavljanja upotrebne dozvole.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada - Podgorica, obratilo se „**Concord Invest**” d.o.o., zahtjevom broj UPI 08-332/25-419 od 11.08.2025. godine, za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju stambeno poslovnog objekta, na urbanističkoj parceli broj **UP 5b, blok 3, u zahvatu DUP-a “Momišići A – dio zone 1”**, kojeg čine djelovi kat. parcela 125/1, 125/3 i 126/1 KO Podgorica I.

U predmetnom postupku je pribavljena sledeća dokumentacija:

- **Urbanističko-tehnički uslovi** broj 084-1777/13 od 13.12.2021. godine, izdati od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,
- **Glavni projekat** urađjen od „NRA Atelier” d.o.o., iz Podgorice, od juna 2025. godine,
- **Revizija Glavnog projekta** od juna 2025. godine, urađjena od strane “Spitfajer” d.o.o., iz Podgorice,
- **Saglasnost na idejno rješenje** Glavnog gradskog arhitekta broj UPI 30-332/24-295 od 13.03.2025. godine, sa rješenjem o ispravci greške isti broj od 21.03.2025. godine,
- **Potvrda** broj 10628 od 14.10.2025. godine, izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice doo, da je „**Concord Invest**” d.o.o., sa Glavnim gradom zaključili Ugovor broj 01-018/25-6238 od 29.09.2025. godine, o regulisanju međusobnih prava i obaveza po osnovu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta na ime izgradnje stambeno poslovnog objekta,
- **list nepokretnosti** 4411 KO Podgorica I – izvod od 27.08.2025. godine, za kat. parcele 125/1, 125/3 i 126/1, izdat od Uprave za nekretnine – Područna jedinica Podgorica, sa pravom svojine na ime „**Concord Invest**” d.o.o.,
- **kopija kat. plana** od 27.08.2025. godine, izdata od strane Uprave za nekretnine – PJ Podgorica,
- **saglasnost** broj UPI-02-041/25-9228/1 od 19.09.2025. godine, na revidovani Glavni projekat hidrotehničkih instalacija za predmetni objekat, izdata od strane „Vodovod i kanalizacija” d.o.o.,
- **saglasnost na mjere zaštite od požara** predviđene priloženom revidovanom tehničkom dokumentacijom broj 13-UPI-236/25-19216/2 od 25.08.2025. godine, izdata od strane Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorata za zaštitu i spašavanje,
- **saglasnost na glavni projekat** predmetnog objekta broj UPI 11-341/25-2163 od 19.08.2025. godine, izdata od strane Sekretarijata za saobraćaj,
- **polisa osiguranja od odgovornosti** Pol-00275147 od 16.11.2024. godine, izdata od “Sava Osiguranje” Podgorica, za projektanta,
- **polisa osiguranja od odgovornosti** 7767841 od 29.04.2025. godine, izdata od „Generali Osiguranje” Podgorica, za revidenta.

Članom 32 stav 1 i 3 Zakona o izgradnji objekata, propisano je:

„Građevinsku dozvolu za građenje objekata izdaje organ lokalne uprave, osim za objekte iz stava 2 ovog člana.

Građevinska dozvola izdaje se rješenjem.”

Članom 34 stav 2 istog zakona propisano je:

„Građevinska dozvola za objekat porodične stambene zgrade izdaje se na osnovu sljedeće dokumentacije:

- 1) glavnog projekta, ovjerenog u skladu sa ovim zakonom;
- 2) saglasnosti gradskog arhitekta na idejno rješenje i idejno rješenje;

3) izjave projektanta da je projekat urađen u skladu sa zakonom, idejnim rješenjem, posebnim propisima i pravilima struke i da se na osnovu njega može graditi;

4) dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu (list nepokretnosti, ugovor o koncesiji, ugovor o zakupu, odluka o utvrđivanju javnog interesa, notarski ovjerena saglasnost ili izjava volje vlasnika zemljišta upisane u "G" listu lista nepokretnosti i drugi dokazi o pravu na građenje na zemljištu) ili dokaza o pravu građenja, odnosno drugom pravu na objektu;

5) dokaza o utvrđivanju obaveze plaćanja naknade za građenje propisane zakonom kojim se uređuje uređenje prostora i dokaza o izmirenju obaveza plaćanja posebne naknade za investicije propisane zakonom kojim se uređuje regionalno vodosnabdijevanje crnogorskog primorja;

6) saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih posebnim propisima;

7) dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta glavnog projekta."

Članom 35 stav 8 i 9 istog zakona propisano je:


„Investitor je dužan da građenje objekta započne u roku od dvije godine od dana izdavanja građevinske dozvole.

Ako investitor ne započne građenje u roku iz stava 8 ovog člana, prestaje mu pravo građenja objekta po izdatoj građevinskoj dozvoli."

Rješavajući po navedenom zahtjevu, a na osnovu uvida u spise predmeta ovaj Sekretarijat nalazi, da su ispunjeni uslovi iz citiranog člana 34 Zakona o izgradnji objekata, pa je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Glavnog grada Podgorice, u roku od 15 dana od dana dostavljanja. Žalba se predaje preko ovog Sekretarijata i taksira sa 3,00 eura.


Gavrilo Vuković, spec.sci.arh.
SEKRETAR


RJEŠENJE OBRADIO:
Dejan Mugoša, dipl.prav.

Dostavljeno:

- x 2 Podnosiocu zahtjeva,
- Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i
- a/a